


Setmana de las matematicas - dimars

Nivèl 1 : comparason



Quin segment es lo mai long ? AB o CD ?

Nivèl 2 : durada de vida

Animal	Gat	Vèrm	Caval	Mosca	Abelha
Durada de vida	18 ans	24 meses	30 ans	28 jorns	4 ans

Ordena los animals de la durada de vida mai corta a la durada de vida mai longa.

Nivèl 3 : los conilhs

A la debuta de genièr, Pèire aviá un parelh de conilhs. A la fin de cada mes, un parelh de conilhs produsís un autre parelh. A dos meses, un parelh se pòt reproduir (= pòt far de nenons).

Quantes parelhs de conilhs aurà Pèire en junh ?

Nivèl 4 : pulsacions cardiacas

Ton còr bat mai o mens 70 còps per minuta.

a) Quantes còps bat en un an ?


b) Arredondís al milion mai prèp.

Cada còp que bat, ton còr manda 0,07 litre de sang dins lo còs.

Quantes litres pompa en un an ?

Setmana de las matematicas - dimars

Nivèl 1 : comparason



Quin segment es lo mai long ? AB o CD ?

Nivèl 2 : durada de vida

Animal	Gat	Vèrm	Caval	Mosca	Abelha
Durada de vida	18 ans	24 meses	30 ans	28 jorns	4 ans

Ordena los animals de la durada de vida mai corta a la durada de vida mai longa.

Nivèl 3 : los conilhs

A la debuta de genièr, Pèire aviá un parelh de conilhs. A la fin de cada mes, un parelh de conilhs produsís un autre parelh. A dos meses, un parelh se pòt reproduir (= pòt far de nenons).

Quantes parelhs de conilhs aurà Pèire en junh ?

Nivèl 4 : pulsacions cardiacas

Ton còr bat mai o mens 70 còps per minuta.

a) Quantes còps bat en un an ?

b) Arredondís al milion mai prèp.

Cada còp que bat, ton còr manda 0,07 litre de sang dins lo còs.

Quantes litres pompa en un an ?